



Ser. 151.

A tlogêla tlhutiwa e thibeheditse ka matlhaku a moswane. A  
 A tlogêla tlhutiwa e thibeheditse ke matlhaku a moswane. A  
 ya kwa gae a tlhometse mohatla ka phatsa, a o sikere leheteng.  
 Batho ba utlwa pina ya gagwê, fa a tswê la a sikere mohatla wa  
 tlhutiwa go supa gore o e bolaile. Moholodi wa lla wa basadi  
 ba duduetsa. A ya mosatê a ntse a sikere. Basadi le nna e mo  
 rêta mogale, ja ka ga a bolaile Tlhutiwa. Yêna a tthabiswa  
 pudi, kôša ya maoto ya thôma ya simolla go binwa. Tlhutiwa ye,  
 4. e ne e bolsêlwa monna ba re ke Motswedi wa Matebele a mfatla.  
 Éna o ne a tthabilwe sephaka ke Bakgatla ba Lentswe, ja ka ga  
 e ne e le metlha ya ntwá. Tlhutiwa ye, ya nêêlwa methepana go  
 speêla le go ôka Motswedi ka nama ya yôna. Khwatlhe o ne a  
 thuntse tlhutiwa ya mafura thata.

Khwatlhe a ithêta are: Mankomota naka la tshukulu, naka  
 ikile la bapoha sekgweng, bosweu ba bônala ka mo metsing.

Mokolodi o moswana-moswana, o rapaletse sakeng la kKgosi,  
~~aka~~ sakana la rrê sakana la kgosi le tlotse le tshalôkêla  
 dibatana, dibatana tsa bothwane le tsabo phokobyê.

Nkôma pale o welê moruleng mabala a yôna a tletse lefatshe.  
 He ntse re a sêla re a nôpôla, le tlhakantse difala-bolokwane.  
 Mkile ra tshaba mathuba ntwá, a re thubile ka ngwedi wa mothooi."

5. Serêto sa thaba ya Mahope

Bare Mahope a nkekolwana, seêma ruri, ebeng makgapha ra  
 kgapha sethitô. Nkopu o re kea loba, sekgaolêla wa gana, o re  
 o lobang rrê a sule rrê o sule marumong. Tôrô tsa mahope ga  
 nke di tthaba. Na nkang nkhêkhêthê o di nametse godimo. Thipa  
 ya lesiba ke nkhêkhêthê. Nna ga re baka letswêlê, re baka motho,  
 ga re baka letswêlê la monyana.

Serêto sa Modimollê thaba

Ba re ke Modimollê wa Ngwato thaba dipakeng. Thaba kgolo

K32/27

Ser. 151

Thaba kgolo ke fsetê tlhôgô, ka tlhôka seôma lefswê sedibeletsa tlou.

6. Serêto sa ~~xxxx~~ Ntsosolo

Thaba ya Mfatlha Maila

Serêto sa Ntsosolo maanane thaba ho bo e tshabêla, ya go tshabêla Matebele. Ke thaba ya bo-Mfatlha Maila Rakhudugane, ea Ba-Motshudi o tsholang? Motho a tshola le ha Mmanaweng, le Mmanaweng o mo phadile. Ke motho wa bo-~~ham~~amakhurumula e tlhabanele, e tlhabanele, o na motlhabanedi, morwarwago ke marumô le thêbê.

7. Serêto sa nôga

Phika Yee Phika yee leagapa  
Môkôkôtlô, le ko re tswang e teng.

Dirêto tsa diphôôfôlô

Phudugudu ke lengana wa raga  
Khama ba re ke mmamosi.  
Pitsi mmangwangwadi a mabasa.  
Tau motlana mokgoba koko.  
Phiri thamagana seruthwana, ngwana mmina lekgôphu.  
Tlou ke mmutla mogolo, ke mmutla ka tsebe tsa gagwê.  
Kgori nong e elametse maê a yôna kgori.

8. Dirêto tsa diphôôfôlô

Tlou tlhabang marutlwa ke ntlha tsa marumô. Ke di kgolola melale.

Mmutla morwa mesekane kgwatla matlhare. Lesu ke šie la bo thôka, la bo mpye ga ke itsi. Mmutla motsêna ka kgôrô, ke tsêna ke kgautse kôpô.

Ser. 151

Kgomo mokôkôtlô monôladi mmangwana a rêma. Kgomo, o ka be o sa je o sepela, tsatsi le ka o phirimêla nageng.

Tshephe, o tshelang, o le lekorwana, ho ~~ixixixix~~ tshela bo-thôlô ngwana e monana, ba tshela ba itshidila mekôkôtlô.

Tshukudu ya bo-Ramaledisa. Ga e na dinaka tshukudu. Selemô e ikgotlha ka eng?

Tswene magoba a molôtlô mmuputswana mongala. Nne ke futse ke tladitse, Mme ka thêlla ka wa mo mereteding ya dikgaga.

Phofu morwa mmallêla, sekwalê sa diphôôfôlô.

Phuti mmakwarakwara montshe morwa mokgaodi.

9.

#### Medikô

Go dikwa go thekilwe lenaka. Go engwa ka methalodi e mebedi, go tlogetswe pakana mo gare,

Ba bina gôsa e reng, (Tau ke je sa motho, ke je sa motho. Tau ke je sa motho,) go opiwa diata. Mosimane kapa mosetsana wa mothaladi wo a tloge a yo tsaya yo mongwe kwa mothalading wo mo pele, a mo tlise mo a neng a eme teng. Yo a tlissetsweng a tloge a ~~ix~~ yo tsaya ya neng a bopane nayê, a mo tlise mo a emisitsweng teng. Yo a tserweng le yêna o boêla moragô kwa mothalading wo a tswang go wôna, o fitlha a tsaya yo a neng a eme gaufi le yêna, a mo isa kwa neng a isitwe gôna. Yola le yêna o tla boêla kwa tsherweng, a yo tshwara yo mongwê ka letsogo, a mo ise kwa le yêna a isitsweng.

10.

Ba tsaya mo mothalading wo mongwê byalo, ba be ba o felletsa. Ba thome gapê be theke lenaka ka methaladi e nmedi. Kôsa yôna e ntse e tllhabilwe ya tau ke je sa motho, ke je sa motho, tau ke je sa sa motho ba itaya diatla tsa bôna.

Ba tla ira fêla byalo, xo fitlhêla kôsa e êma. Ba ba ntshitseng thata go phula ba bangwê, ba tla tshela kgôwa ba re waa-waa. Ke gore ba tlhotse. Kôsa ye a ne e binwa ke makgarebê le masogana.

11.

Mokatô

Dikgomo di iswa môkatô kwa kgakala. Ga di buswa di tlhae di siana le masogana le barwetsana. Ba re ôi sia ka masogana kapa ka bana ba teng. Basadi le banna ba setseng gae ba tla namêle dithaba kapa ditlhare tse kgolo go bogêlwa lebelô. Di ne di iswa mokatô e le bosene, tse tshadi di se di gamiwe.

Fa di tswêla di matha kapa di thala, u tla utlwa basadi kwa gae ba letsa mogolodi (mokgosi). Fa go síele ya ba-matsîla e Mokgatla. Ba re, "Di kae digolo tsa marumô-di-oketsa Tabana a gee." Janong tshadi le nna e tla bothana go rêta ya tseneng pele le kgomo ya bô, e síleng tse dingwê. Janong ba re "Go ya ka magôrô ga se so tswana Bakgatla."

12.

Sedia dia

Tshimane le tshetsane êma mathaladi e mmedi. Tshimane e êma wa bôna mothaladi kwa pele ga wa basetsana. Ba simolla kôsa ye ba re, "Sedia-dia semakgwala sekgana ka bo-mpuleleng wee bo-mpuleleng wa bosiu, sedia-dia semakwala, sekgana ka bo-mpuleleng bo-mpuleleng wa bosiu," Ba ntse ba itaya diatla.

Mosimabe kapa mosetsana o thôma a siana a ntse a dikcloga, go yo tsaya kapa kgêtha mosetsane yo a mo ratang; a mo tshware ka letsôgô, a mo ise mothalading wa gabô.

6\*

K32/27

Ser. 151

Le mosetsana a tswê, a ntse a re, "Sedia-dia ke wa mang."  
A fitlhe a kxethe lesogana a leratang, a le ise ga gabô mothaladine  
A ntse a re, "Sedia-dia ke wa mang wee." Ba bangwe ba re,  
"Sedia-dia semakwala sekgane ka bo-mpuleleng, bo-mpuleleng wa  
bosiu."

13. Ba tla bina kôsa ye ya makoto e le mantsibowa, go  
sa no go jewa. Ba kgêtha patlêlô e pila mo gare ga motse ba e  
binele teng. Ke yôna tantshi ya tshimane le tshetsana ya sesotho  
ye.

#### Kgwele ya Kôta

Ba ne ba ira methaladi e mebedi e lebane. Kgwele  
ba e dira ka kutu ya setlhare, ba e bêtêlê pila. Ba e batlêla  
sebaka sa meile tse pedi ba e sianise gatshe, ba ntse ba e  
betsa ka mootlwana wa kôta.

Ga ba bangwe ba kgônnê go e nosa ku motho ya lebelô  
ba re, "Rrwii e tla ba e se semang-mang." Ba tla e tsaye gapê  
go e sianisetse moleng wa bôna, ba e busitse gapê ya nwa, ba tlo  
re gapê rrwii. Ba tla e raloka sebaka. Ga ba sa no go fetsa  
ba re "gwaa babô mokete ba jele koki."

END S. 151.